

МАЯКТАРБЫТЫГАР ИТИИ ЭБЭРДЭ

Сарсын—социалистической коммуналы
кыйылаахтарын оройуоннаабы слема

— Үлэ дьонун — улахан түмсүүтэ

Советскай дьону нуурааннаах айымнылаах үлэс көбүлээбит, үгүс үтүө үгэстэри үөдүпүт тохсус пятилетка түмүктэннэ. Ааспыт биэс сылга, ханна барытыгар буолбутун курдук, бийиги оройуон-мутугар эмиз экономиканы уонна культураны салгыы сайыннарыыга инники диэн улахан хардыы ыһаабын. Тыл хаһаайыстыбатын производство миннээгин уонна идэтигин суолугар үктэннэ. Оройуонга сир иеллэрэһэллэрингэ, нэһиликэннэрин хааччыйыыга өскөлөөх хпс да санга предпринималар, производственной тэрилтэлэр аһыллылар. Норуот хаһаайыстыбатын бары салааларыгар производство көдүүһүн үрдэттигэ, үлэ хаачыстыбатын тупсарыыга бөчүмнөөх дьаһаллар олохтоннулар, нэһиз үлэлэр мытылыннылар.

Итиннээх барытыгар инники иһэр этэрэтинэн, көбүлүүр күүһүнэн производство бастыгнар. «Кыны айааччылар» — социалистической коммуналы кыйылаахтара буолаллар. Бүгүн бийиги хаһаайыстыгар бачээттэнэр 1975 сылга тыл хаһаайыстыбатыгар оройуон чемпионнарын уонна рекордсменнарын ааттарынан дьон-сэргэ барыта иннэ туттар. Итиннигэ чулуу үлэһиттэр, бастык коллентивтар оройуон промышленнай предпринималарыгар, тутар, хааччылар, о. д. а. тэрилтэлэригэр эмиз абыыба суохтар. Ини-лэртэн сорохторун тустарынан хаһыат бүгүнкү нүөмэрэ эмиз кэспир.

Коммунистической материальной-технической базатын үсүннээх санга дьонуннаах нэрдикс нэм — онус пятилетка сабаалана. Ини көдүүс уонна хаачыстыба пятилетката буоларынан ордук уратылаах. Онон сибээстэн, ССКП НК партия XXV съезигэр Бырайыагар бэлэтэ-нэрин курдук, санга пятилеткага ордук үрдүк көрдөбүллэр, баар-бай сөрүктөр турорулуунулар. Олору ситиһилээхтин быһаарыы-га, сир эмиз урууналарын курдук, производство мээнтэ, улахан ту-мэр, тэрийэр, көбүлүүр оруоллаах буолуохтара. Субу күнүгэ сөххөстөргө, атын да коллентивтарга буолан ааспыт бастыгнар субу мунууһаарыгар ити ордук чөрбөчү тутуллан, апаан-миннэ бэлэтэннэ.

Буолуона дабын. Бу бойлоох эппэттээх биримэс, пятилет-калар кирбиллэригэр, хаан-уруу партиябыт учараттаах съез-сэргэ тирэбирбэт, кинилэр ситиһиллэрин уопсай нуориа онгостубат буоларбыт сатамат. 1976 сылга Бүтүн Союзтаабы социалистиче-ской коммуналы туһунан партия уонна правительство субу абай ылыммыт уураахтарыгар сананы, бастыгы пропагандалааһынга, олоххо киллэрингэ хаһаангытаабыр да улахан суолта бэрилиннэ, болгомте уурулуна. Ол да иһин бу күнүгэ хас үлэ коллентивын ахсын «Хаачыстыба пятилеткатыгар — рабочай мээнтэ» диэн мөсөһүчүр бачымынарын, «Хас бирдии киһи үлэтин үрдүк ха-ачыстыбатыттан — коллентив үлэтин үрдүк көдүүһүгэр» диэн ле-нинградскай көбүлээһиннэрин, нэһиликэннэргэ сирэй очоттары аһар туһунан сөрдөөччүлэр санга хамсааһыннарын хайдах өйүүр, тэрдэтэр туһунан деловой нэспэтиннэр бараллар, ССКП XXV съ-езин көрсө уонна 1975 сылга хардыы быһааннар, социалистиче-ской эбэһэтэлиститибэлэр ылылаллар.

Оройуонга сарын аһыллар производство бастыгнар, комму-нистической үлэ ударинытарын слетугар тохсус пятилетка түмүк-тэ ырытыллыахтара, норуот хаһаайыстыбатын сайыннары уочараттаах сөрүктэре быһаарыллыахтара. Слет кыттылаахтара сүрүн болгомтолорун производство ис резервлэрин арыыйыга уон-не олору төлөрү, көдүүстээхтин туһаныыга туһайыахтара. Кэп-сэтин кинигэр, биллэн турар, бастык опыты, наука ситиһиллэрин түмүү, тэрдэты, олохтоонун туруохтара.

Үлэ дьонун бу улахан түмсүүтүгэр нэспэтиэх, санааны атаста-һыах диктээх, бөчүмнээх бөлүгүс элбэх. Олортон саамай кы-лаабынайдар, туллар тутуахтара социалистической коммуналы тэрээһинин салгыы тупсары буолар. Бу дьаһала бийнээх бил-гин дабын итэс-быһас элбэх: коммуналы маэссабайн, гласноһун, дьонго сабыдыалын, тийимтиэтин курдук ленинскэй принциптэри тутуһууга, эдэр ыччаты өбө көлүнэ үлэс үтүө үгэ-сэригэр уһуйууга наставничествоны сайыннарыыга, коммунистиче-ской үлэ иһин хамсааһын тэнитигэ дьаһала саныыр хоту сир айы эриэ-дэхси буолбатах.

Слетка общественной сөөһү кыстыгын тэрээһиннээхтин түмүк-тэтин, сүөһүттэн бордуукусуйаны ылыны уонна сөбүтүөннээх-һынэ элэтин, саркы ыһыыга нэрдэрүүлээхтин бэлэтиннэ кур-дук утапытыллыбат хаһаайыстыбанын сөрүктэргэ эмиз кинэ нэп-сэтин эрийиллэр.

Социалистической коммуналы кыйылаахтарын, пятилетка бастыгнар быйылгы слетун тэрээһиннээхтин, үрдүк деловой таһынаахтын аҕарыы онус пятилетка улуунаннаах сөрүктэрин, кыһык ууһу кыһык исторической уураахтарын ситиһилээхтин то-

Бары дойдулар пролетарийдара, холбоһук!

САНА ОЛОХ

Хаһыат
1931 сыл алтынны
ыйтан тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА ҮЛЭНИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

№15 (4749)

1976 сыл. Олунньу 3 күнэ
оптукорунньук

Смакыта
2 харчы

1975 СЫЛ БАСТЫГНАРА

ТЫЛ хаһаайыстыбатын производствотын сайыннаар, тохсус пяти-летка сөрүдэхтэрин бөддөбүн иннинэ толорор иһин 1975 сылга социалисти-ческой коммуналы саамай үрдүк көрдөрүүлэри ситиспит манньк үлэ-һиттэргэ хонна үлэ коллентивтарыгар ССКП РАЙНОМУН БЮРОТА, РАЙСОВЕТ ИСПОЛ-КОМА УОННА ПРОФСОЮЗТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ПРЕЗИДИУМА ОРОДУОН РЕКОРДСМЕННАРЫН УОННА ЧЕМПИОННАРЫН ААТТАРЫН ИГЭРДИЛЭР.

Оройуон рекордсменнара (ЧЕМПИОННАР ААТТАРЫН ИГЭРЭН ТУРАН)

Булчут ЛАЗАРЕВ Михаил Иванович (Субу-руускай аатынан совхоз, Кытаанах отделение-та) — 800 солк. быһааннарын 2508 солк. то-лорбутун иһин.

Комбайнер ПРОТОПОВ Иван Алексеевич (Субуруускай аатынан совхоз, Хатылы отделение-та) — сезон устатыгар 345 гектары быста-рын 3204 центнер бурдугу астаһытын, гектар ахсыттан ортотунан 9,3 центнер үүһүнү хомуй-бутун иһин.

Шофер НОГОВИЦЫН Егор Алексеевич (Субу-руускай аатынан совхоз, Сылаах отделение-та) — ММЗ-555-нэн сыл устата 176878 тонна-киломе-тры өгөрбүтүн иһин.

Тракторист ЗАХАРОВ Афанасий Афанасьевич (Эрилик Эристин аатынан совхоз, Хоптодо от-деление-та) — МТЗ-52-нэн сыл устата 2227 условнай аҕалоннай гектары өгөрбүтүн иһин.

ОТЧУТТАР ЗВЕНОЛАРА:

Толору механизацияланымт СЕРГЕЕВ Иван Иванович салайар звенота (Субуруускай ааты-нан совхоз, Соловьев отделение-та) — сезон ус-тата хас бирдии киһитигэр 132,7 тоннаны со-ботуопкалаабытын иһин.

Колонн үлэһит СЕДАЛИЩЕВ Василий Пе-трович II звенота (Субуруускай аатынан совхоз, Волтоно отделение-та) — хас бирдии отчутугар 55,5 тоннаны сөботуопкалаабытын иһин.

Оройуон чемпионнара

Ыланньымсыт КУЗЬМИНА Агафья Тарасовна (Эрилик Эристин аатынан совхоз, Хадаар отде-ление-та) — хас бирдии фуражкы ыһааһтан 3782 кг үүтү мабытын иһин.

Нырэй нитээччи ПОИСЕЕВА Анастасия Пе-тровна (Карл Маркс аатынан совхоз, Одьүлүү отделение-та) — 45 нырэй барытын тыһынаах нитан, сууккага ортотунан 856 грамм төлөһү-пүүтүн иһин.

Осеменатор КИРИЛИНА Мария Михайловна (Субуруускай аатынан совхоз, Болтоно отделе-ние-та) — 164 ыһаы сөмөлөөн 143-һун бу-һаһытын, онон 88 бырыһыан көдүүһү ситис-питин иһин.

Тракторист МАНАРОВ Семен Николаевич (Су-буруускай аатынан совхоз, Сылаах отделение-та) — ДТ-75-нэн сыл устата 3252 условнай аҕалоннай гектары өгөрбүтүн иһин.

«ЮБИЛЕЙНАЯ» ыланньым фермата (Эрилик Эристин аатынан совхоз, Хадаар отделение-та) — хас бирдии фуражкы ыһааһтан ортоту-нан 2381 кг үүтү мабытын иһин.

СИВЦЕВ Дмитрий Тарасович старшайдаах сыгыһыттар звенолара (Карл Маркс аатынан совхоз, Мутудай отделение-та) — сыһаарылы-быт сылааны 99,3 бырыһыан тыһынаах инни-

тин, кудун деловой тахсытын 80,1 бырыһыан-га тирэбирбэтин иһин.

ПЕТРОВ Петр Петрович старшайдаах субан сүөһүнү нитэр звено (Эрилик Эристин аатынан совхоз, Хоптоно отделение-та) — сезон устата 731 төбөнү көрөп-хараһан нэччиһитин, 99,8 бырыһыан тыһынаах инниһин, биһр сүөһү ыһааһына орто абилититин 128 кг тирэбирбэтин иһин.

АБРАМОВ Дмитрий Аркадьевич салайар илин-нэн оттуур звенота (Карл Маркс аатынан совхоз, Бахсы отделение-та) — хас бирдии киһитигэр 32 тоннаны сөботуопкалаабытын иһин.

ИУСТИНОВ Николай Иванович хортуоппуйу үүнүгэр звенота (Субуруускай аатынан совхоз, Хатылы отделение-та) — 40 гектартан гектары ахсыттан ортотунан 86-һы центнер үүһүнү хомуйбутун иһин.

ЛИТВИНЦЕВ Семен Николаевич салайар үр-лүк үүнүүтүн звенота (Субуруускай аатынан совхоз, Хатылы отделение-та) — барыта 861 гектардаах туорахтаах культура ыһаһыттан наделоннуан 749 тонна үүнүүнү ылан была-нын 117 бырыһыан өгөрбүтүн, гектар ахсы-тын 8,7 центнер үүһүнү хомуйбутун, паары көтөрүү сөрүдөһүн 118 бырыһыан төлөрбүтүн иһин.

КУОТАЛАҤЫГА САҢА КЫАЙЫНАН!

ОБЩЕСТВЕННАИ СӨӨҤҮ кыстыгын тэриннигэ 1975 сыл IV КВАРТАЛЫ-ГАР РЕСПУБЛИКА СОВХОЗТАРЫН СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КУОТАЛАҤЫЛА-РЫГАр БАСТАКЫ ЗОНАҤА ТҮӨРТ СОВХОЗ, ОЛ ИҢИГЭР БИҢИГИ ОРО-ДУОММУТУТТАН ЭРИЛИК ЭРИСТИН ААТЫНАН СОВХОЗ КЫАЙЫЛААҤЫ-НАН ТАХСАН САҢА АССР ТЫАТЫН ХАҤААЙЫСТЫБАТЫН МИНИСТЕРСТВО-ТЫН ИТИЭННЭ СӨВӨТУОНКА ҮЛЭНИТТЭРИН ПРОФСОЮЖУН ОБКОМУН КӨӨ-РУЛЛЭ СЫЛДЫАР КЫҤЫЛ ЗНАМЯТЫН ҮЛЭР ЧИЭСТЭННЭ.

ЭРИЛИКТЭРИ КУОТАЛАҤЫГА САҢА КЫАЙЫНАН ЭВЭРДЭЛИВИТИ



ТЭРЭЭНИН, ТҮМСҮҮ
Б Ы Н А А Р А Р

Бу нундэргэ Хайхасгт
отделенийн рабочайдара,
тыатын хангайыстыбатын
специалистара партия XXV
съездин нэрэсэ Вүтүн Соко-
ланы социалистическай
куоталааны куурээншэн
үлэшилдэр. 1975 сэл түмү-
гүнэ социалистическай
куоталааныга кыйаылалх
тахсан, ССКП райкомун
уонна райсовет исполкомун
Кыһыл знамяларын... уонна
кыстык 3 ыйын түмүгүнэ
Эрилик Эристин аатынан
совхоз отделенийларын куо-
талабылыларгар бастаан
эмнэ Кыһыл знамяны ыл-
быппыт. Билигин ити тэти-
мизин мөстөлөөккө үлэши-
бит.

Имгэтиг туруса үчүгэй.
Ывады нүггэ уста, отгон
сага төрөөбүт ынахтары
нүггэ түүртэ ыайын төрлө-
лөр. Маныаха кытарах
ынахтары уолларбанка
уһуннук ыырга болдомто
ууруллар.

Огдөлөнгө туталх салаа үздэгэрн коммунистэр ба-
былаан-көһүдзөн салаа-
лар, 18 коммунистан 11-рэ
быһаччы быһагы айар, Хо-
лобур, эдэр коммунист Мар-
рия Иванова старшайлаах
Сээнэ Урээнэ - ферматын
коллектива билэгин куотал-
даһыа иинни күнүгэр
иһэр. Манна үбэлдир 10
манньымкыттан үһэ сьен
көрсө ыһаммыт эбэхээтэ-
листитбатын төлөрдө. Бу
коллектив биһр бастыга
Кузьмина Елена Кузьминич-
ка төхсүс птитлеткада та-
һаарыылаах үлэтин иһин
ЫБСЛКС Кини Комитетин
«Птитлетка эдэр гвардия»
уонна «1975 сыл ударнига»
плантарынан нагараадалан-
на. Ферма коллектива сьен
көрсө ыйдаары сору-
дун олунньу 15 күнүгэр то-
дорорго сорукалан үлэ-
дир. Оттон Кэтит Куолга
таһардаас коммунист Петр
Филиппович Петров салаа-
тагынан онус кылааһы бү-
тэрбит 8 уол 370 бороос-
куну барытын сыл таһа-
рарга үлэринилэр. Эдэр
иччаттар сьезд аһыллар кү-
нүгэр дьэри хас биһрдин
бороон 60 кг эбиллэрин си-
тиһэргэ биһрбит тыллари
төхсүнүх 27 күнүгэр 61.8

ин толорон үтүө түмүктөн-
нүлөр. Билигин санга үрдэ-
таллибит эбэнээталиктибэ
мынычалар: сьезкэ диэри
биирдии бороон 77-лиа кг,
оттон кыстык устата — 110-
гүч кг эбидлэрин ситиһэргэ.

Аасыт сый түмүгүнүн
7 маныыксыт 2 талдыч-
чалаах көрбөнни акара түс-
тэ. Ол түмүгэр 1974 жыл-
даар бардоводунан 487
центнер биир фуражнав
ынахтан 1916 кг үүт ыам-
мыта Ыавныынсыттар Л. Н.
Ноева, В. П. Кузьмина,
М. Е. Иванова, Е. М. Наза-
рова, Е. С. Назарова
уо. д. а. бастан көрдөрүү-
лөмннтэре Отделение ман-
журства, Ленинград XXV

сүлжин көрсө тохсунуу —
олунуу мидарга фуриж-
ийи ынах ахсытан 374 кг.
оттон кыстык устата 1120
кг үтүү мыр сөрүктаахтар.
тохсунууга ынахтан 270-кг
үтүү мытылар. Бүгүнкү ми-
дары 3—4 төгүл ынаын,
ынахтар төрөмдүнүзө, эбия
аымыгы дэлеччи скэтин
ети эбэлээтэлсинибэлэри
ишээтэхтик долорууга үтү-
гэй укталыиан буолаллар.

Нийслэлд ирээдүйн үердэр түмүүтэри хайдах сийснэб? Вастатан туран дон үлэрэ-хамнасна бигр түмүүлээр буюууларын сийлэргэ үлэ тэрээниин тунсардыбит. Тахсар итэ-дэстэри тутатына туоратан үлэбит, хас бигрдэл ман-лыксыт кунгэ тэлэ үүтү-лабытын көрдөрөр экран-бигэтик олохтонно. Ферма-ларга партбиро мисирин-гэ, депутаттар бастаази-ай сийлэригээр үлэни-ыталлар. Ол нуоталайга-түмүүтүн ий лайн табаа-ран нигэрэ табыгастаах. Нийлэмлэх коллективы Бочуот дуоскатыгар табаа-ран нэгүлээни олобуллар. Олон үүмүүт өнүс плат-летна бастай, сийлэргэ тэрээниинээхтик, үлэнир-бигэ амылааты түнэрингэ үлэ тэрээниин тунсарыт, олон дон үлэрэ бигр түм-сүүлээр буюууларын сий-лин бигеаарар суолталах.

М. ВАСИЛЬЕВ,
отделение управляющего.
М. ЛЕОНТЬЕВА,
партийная бюро
секретаря.

БАСТАНЫ КҮНИЭРТЭН—ОХСУУЛААХТЫН!

Хаачмыстың уонна көдүүс патылеткатын хайдах саралаларыт-
рын туһунан билиги ханнаабыт корреспондентарын кылатпалар,
мытар кыһатын ааларда өлүһүттүкүлөр.

Г. Е. СКРЯБИН,
Мугудайдағы СКДБ директоры

Цатилетва бастагы күннәре пәһиллик дөһү-
гар, ордук худәтурә үләнләртеригәр—бийнәхә
узыдан өрә көтөбүллүү быһымытыгар—майғытыгар
дәстләр. Саға 320 мизәтләхә—Култура дөһә-
тигәр кинран үләнлән яраһи.

[illegible][illegible]

Н. А. Дьяков, *д. т. н.*

«Якутколхозстрой» ТМУ-гын шофера.

Ааспыт пятилеткада 450700 тонна-километры айтылган бидээмизин таашаа харбытсн. Ити ийигэр пятилетка туумустуориннаах таашаага 142100 тонна-километры суурган, соруудахпын - 108,5 бырыгылаа, төлөөбүтүн.

Бу күннәргә Биргә үзләп тاپарыстабы-
мын, Ф. С. Потапов, Ганна В. В. Дуранов I
кытта тутуу маһын тапытылар сылдыбый.
Хаан-урух Коммунистическай партиялар ХХV
сыйын көрсө; ударнай үлө вихатылар турун,
үхөл 1200 кубометр маһи килләрор абһазтэлистебэ ылымны
пыт. Оксуулаах үлө бу күннәригөр 1109 кубометр маһи килләрор
ылымныт абһазтэлистебэитин бөлдөбүн иннинэ төлөрөр ким-
тазымбыт.

Пятилетка сооружения толерантной и инклюзивной экономики!

М. М. СМЕРНИКОВ

«Якутсельстрой» ТМУ-гын
болуогунньуктарын биригдэниирэ.

—Бичигч 11 үзлэлтээх 1 №-дөх биригээдэлтэ онус нийлэлткэй сайдлар аан бастаах түүху тунан рабсовет ненолкомун үзлэлттерин инки квартиралалх, этээстөх уонсай дьаагарин ситириг буолар. Сага дьыла ити түүху амныкы этээһин көгдөйүн бүтэрэн көрөхүүнүт.

Азсмы айга бирнэгээр чилимнээр, син ба-
ры советский дьон журдк, партия XXV съездин
үлдэ үрдүк көрдөрүүлдэх көрсөт дэлуурнан,
куустарин, дьобурдарын ууган туран үлээстидлэр. Онуоха үтү-
дөлөөрү болуутундуктар Н. Н. Никитов, А. М. Неустроев, А. И.
Кузьмин, уо. д. а. көрдөрөөлэр. Билигин тутуу дикте этгэс түн-
гүн орто баялымыгар тийидэ.



Марфа Николаевна ДЯЧКОВСКАЯ (снимок пер. слайда) орошувача библиотеката 1975 слайд библиотеката тическай куталабымылары кыдымыларыны табыты.

В. БАРАШКОВА ф. 4122

ОРОЙУОН ЧУЛУУ ДЬОННОРО: Мария Николаевна ИВАНОВА — 3 №-дээх ЛТЦ техникэ, ССРС обкомун чилиэннигэр кандидат, сибээс уезлын номсомольскай тэрилтэтин секретара; Владимир Иванович ФЕДОРОВ — Одьулууннаахы киноустановка старшай киномеханига. «1975 сылаахы социалисти


Пётр Игнатьевич ИННОКЕНТЬЕВ — Карл Маркс атынан союз Бахсытады отделение зоотехника; Афанасий Афанасьевич ЗАХАРОВ — Эрдик Эрнстов атынан союз чемпион-тракториста.

В. БАРАШКОВА, П. ПОПОВ фототара.

ТАБААРЫСТАР, ССКП УОЧАРАТТААХ ХХV СЪЕДИН ЧИЗНИГЭР, ОНУС ПЯТИЛЕТНА БАСТА-
НЫ СЫЛЫГАР БУТУН СОЮЗТААБЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КУОТЛААНЫЫГА НИИРСЭН, ПРОИЗ-
ВОДСТВО НӨДЬҮҮНҮН УОННА ҮЛЗ ХААЧЫСТЫБАТЫН ҮРДЭТЭР ИЙН КҮНТЭН-МҮН АХСЫН
НИМИЛЭЭХТИК, ҮРДҮН ТААААРЫЛААХТЫН ҮЛЭЛИЗБИГ!

(ССКП НК Быраймагыттан,

Эрдик Эристиин аатынан совхоз бастын үлэһиттэрин сүбэ муньаһыттан

[illegible]

Үеийг эгшиллибт ситийнхлэр-
вэн үерээнэххэ, иймыдлыбыт нта-
цастэри бари өттүүнэ ирытан
туораттахха уонна үлө маякта-
рыгар тирэгирдэххэ уустук, бич-
чүмнээх соруктардаах онус пяти-
летка бастакы сылын былаанын,
бийэ ылымньт социалистическэй
абсолюталистибаларин чыастээхтик
тороруохха сон.

Сүбә муниах кыттылаахта-
ра совхоз директора таб. Р. А.
Филиппов дакылаатын истән ба-
ран итинник санналары этиләр.
Е. ГУЛАЕВ,
ханыят бэйэтин
корреспондента.

СНИМКА: союз 1975 сызга чемпионнара, бастынгана (халластан уга) мантайгы кенсера: **П. П. Петров**—иччат сүөһүнү нитингэ эвеневод, **Д. Е. Васильев** I —сылгыныт, **А. Т. Кузьмина**—манньыксыт, **А. Н. Пестерев**—иччат наставнига, **Т. Г. Карпова**—бороон керөөчү, **Е. М. Кузьмина**—манньыксыт, иккис кенсера: **И. Г. Петров**—тракторист, **И. Г. Кондратьев**—булчут, **Е. Г. Родионов**—тракторист, **Н. Н. Давыдов**—тракторист.

п. ПОПОВ фотога.

Оргойуогна, республикава
кнэитиг биллибит Эрилин
Эристин аатын совхоз тохсус
пятилетка устата 2 молыйуэн 467
тыһымынча, ол иһигэр 1975 сыл-
га 232 тыһымынча солнуобай ба-
рыстаахтын үлэһэтэ. Сүөһү ах-
саама эбээтэ, бородууксуйаны
млыы үрдэтэ. Холлобур, ахсыр
пятилеткага төгүрүтэххэ үүт на-
ловой ыама 26,7, госуодарствога
атымыллыан 22, оттон этн онго-
руу 37,7, госуодарствога атымыла-
нын 59,5 бырыһыан үрдэти-
лиһэ. Хайахсыт отделениета (уп-
равляющий М. Е. Васильев, парт-
бюро секретара М. С. Леонтьева)
бары млынттан 5 бырыһыанын
работайдарга эбии дохуот быһы-
тынан үүгүтэр кыахтаныа. Оско-
тун совхозка тохсус пятилетка
бастаагы кыстыгар—1971—1972
сс. мчыат сүөһү эбиллэһэ 72 кг
эбит дуоллаһына, 1973—74 сс.
кыстыкка 83,5 кг эбиллэрэ сити-
һиллибитэ. Оттон быйылгы кыс-
тын устата 90 кг тирээрдэргэ
млыһыбыт эбээһэтэлиһиба тоо-
лар туруктаах. Ааспыт сылаахха
госуодарствога туттарамлыбыт
сүөһү 87 бырыһыана, ол иһигэр
Хаадар отделениетыгар 90-тан
тахса бырыһыана орто, үрдүк
уойуулааһынан азыллыбыта. Со-
һул интититтон 64 тыһымынча
солнуобай суумалаах күндү туу-
дях туттарылыһына Быһата, бу
совхозка ааһар-суоттуур, басты-
н рга тирээрйэр буолаһнар тох-
сус пятилетка сылларыгар эрээ-
дохон үлэтээһин ситиһилиһина,
пятилетка сорууда сүүрү салла
үлэлэргэ толорулуһина.

Итнннхэ бнхээр оруулу
пронзводствэ бастнхнрэ, нон-
муннстнческэй үлэ ударннтара
уонна коллектннтара, ыччат на-
сташннтара ыллылар. Бнлнгн
ыччаты уусулганнах үлэ үбү-
гэр тардан кнллэрнгэ, кннн үлэ-
лнлр дьоруу үтүгэйдик баы-
зымыртар. Бнлнэ сатаан олоро,
үлэлнн үөрөнэрнлгэр наставннн-
кнннннхснмттар ССКН Саха үб-
бадастарын комнтетнн чнлнэнн
коммуннст Агафн Кузьнннэ, Ок-
тнбрьскэй реловуцннн ордены
кавалера Александрэ Пестеревэ,
Варвара Тарабузннэ, Матрена
Старостннэ, Еватерннэ Оснпова

уонна П. Ф. Петров, А. Г. Лукин, Е. Г. Родионов уонна да атыттар сатаан сыаналамат илдьахты киллэрдилэр. Совхоз бастын, чулуу үлөһүт дьонноругар ааспыт 1971 сыл туругунан Эрилик Аристыли аатынан бириэмийэ ааһына. Бу бириэмийэре тиксэбит даурээттар дирекция, партком, рабочком уонна комсомольскай комитет бөлүүннэринэн; куорба бараан сыйыһынар тутууканан эли бастааһын хааччылааллар, уоһуускаларын бааһаһа сөбүлүүр бириэмэлэригэр ылааллар, оттон үс төгүс даурээт аатын ылыт рабочай совхоз Бочуготун кинигэтигэр киллэриилэр. Буолан ааспыт сүбө муһуһаха даурээт аатын 13 кили ылаа, ол иһигэр ыанньыксыттар А. Т. Кузьмина, Е. Е. Давыдова, Т. Е. Карина, бөрөө көрөсчү П. Ф. Петров, ылыһыт Д. Р. Васильев, трактористар Е. Г. Родионов, А. А. Захаров, шофер Г. Г. Кузьмин бааллар.

[illegible]

СССР XXV съезийн чиглэлгэр
Бүтэн Союзтаагы социалистиче-
ской куоталаһыга киһрсэн, Мэ-
дэхсн биригээдэтин «Сардага»
иччат-комсомольский ферматин
коллективна оройуон бары иччат-
комсомольской фермаларын
коллективтарын куоталаһыга
ынарыда. Хайахсат өтөлөһөтүн
«Юбилейнай» ферматин кол-
лективна 1976 сылга хас биһирдн
фуражнай ынахтан 2400 кг үүтү
ыырта ылыммат эбэхөөтөлүстү-
бэтн биһир илээхтэре борка би-
һирөөтилэр, куоталаһарта эттилэр.
Ферма старшайа А. Т. Кузьмина
бэйилл фуражнай ынарыттан 4100
кг, өттөн съезд аһыллар длөрн
700 кг үүтү ыырт иһин үлэлир.
Биһи этөрүнн, ынахтан олбөх
үүтү ыахын баһарар буоллаһын.

[illegible]

Сонска үрдүнэн тохсунуу — олунуу ыйдарга фуражнай ынах-
тан 328 кг үүтү, ыччат сүөлүт-
төн 60 кг привели иларга бөлү-
төмөт кербин толорулар тургу-
ташпа. Маны бастыңнар, кини-
лери батыһааччылар ситиһнөт-
рө, итيني кыйынылаахтык олох-
кө киллэрингэ бастыңнарда түр-
дирөөххө.

Тохуе ятислэтка сымзын-
наарар өнрөхэ үзэ кодху;
бүн үрдэтэргэ, сөнхуалар бөрө-
дүүнэгүй халчынстыбалзах була-
рын сүтнхэргэ өссө дэ ийнх-
мьалзах, сиралзах үзэ күүтэ.

Алслагч отгурийн соёлоока сирт онгоруу культурата намынхын минеральтай уорусдууну сүлэтэ (мэриэн туттубат түмүгэр сиртан туруктаах үүсүү мэлмэлмбэтэ 1971—75 сылларга 1347 мянх сылгы сүөнү көннүүнэн өлүүтүт-төн 165 тыймынча солкубай ситэ агайлыбатэ. Бинахтан торүв бу ызым 72 бырынхаага тэгэ лэстэ. Бизэ сылга 1616 мянх кытараалыштытан соёлоз үгү нөчөөтү сүктэ. Техника ачаа көрүгэ үгүг эрэрэн, ону туха нын турига мөлтөх. Техуох к

ОРОЙУОН ЧУЛУУ ДЬОНИНО: Варвара Никитична ДИОДОРОВА — Карл Маркс аатынан совхоз 1975 сылга чемпион-ыанньыксыта, Данил Васильевич ПАВЛОВ — оройуоннаагы бодьууа хирург, Мария Васильевна

ПЛАТОНОВА — Дирингзаагн 2 №-дээх бороо-
дуунга мазаһынын продаваца, **Петр Ивано-
вич ЛЕБЕДЕВ** — Субуруускай аатынгар совхоз
Сылангзаагы отделеһетини биригдэһинрэ.
П. СЕДАЛИЩЕВ фотолари.

1975 СЫЛ ТӨРДҮС КВАРТАЛЫГАР ОБЩЕСТВЕННАЯ СУОУ КЫСТЫГЫН ТЭРЭЭНИН.
НЭЭХТИК АТААРАР ИЙИН СОВХОЗТАР РЕСПУБЛИКА УРДУНЭН КУОТЛААБЫЛАРЫГАР
КЫАПЫЫЛААБЫНАН ЛАВЫЛЛЕЫТ ЭРИИК ЭРИСТИИН АТЫНАН СОВХОЗ РАВОЧАЯ-
ДАРА, КЫСТЫГЫ ТУПГУНУК АТААРАР ИЙИН КУОТЛААБЫ БЫЛААБЫН УРДУЖТУК
КУӨРӨЧЧИ КӨТӨБҮНІ

